

t11_connsp_3 (TMcJfhkbGsEreVtkfjCrX3DaGbtXZuf5EQ7)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_connsp_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $k1_connsp_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_connsp_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ X0))) \Rightarrow ((v3_connsp_1 X1 X0) \Leftrightarrow (\exists X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \wedge ((v2_connsp_1 X2 X0) \wedge ((X2 \neq k1_xboole_0) \wedge \\ (X1 = k1_connsp_3 X0 X2))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ X0))) \Rightarrow ((v3_connsp_1 X1 X0) \Rightarrow (k1_connsp_3 X0 X1 = X1))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. ((l1_pre_topc X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k1_connsp_3 X0 X1) (k1_zfmisc_1 \\ (u1_struct_0 X0))) \end{aligned} \tag{3}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_pre_topc X0) \wedge (l1_pre_topc \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ X0))) \Rightarrow ((v2_connsp_1 X1 X0) \Rightarrow ((X1 = k1_xboole_0) \vee (k1_connsp_3 \\ X0 (k1_connsp_3 X0 X1) = k1_connsp_3 X0 X1)))) \end{aligned}$$